

l_s_rnrNA_NA_mRNA	mRNA	Score	Energy	mRNA_location	mRNA_location	MRE_length
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000010109	150.00	-17.26	21	2,218,437	17
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000010109	150.00	-14.66	23	4,228,427	17
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000010538	150.00	-9.68	21	1,991,162	11
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000010538	150.00	-17.83	21	5,565,455	18
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000010538	150.00	-11.98	23	1,147,139	9
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000010999	150.00	-8.15	21	6,871,692	17
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000029433	150.00	-10.21	21	1,007,102	20
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000029433	144.00	-10.99	20	4,199,420	20
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000029433	150.00	-13.27	20	6,839,656	17
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000023889	150.00	-17.41	20	1,975,199	20
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000025580	143.00	-10.80	20	475,495	18
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000027997	142.00	-12.91	22	5,495,989	18
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000027997	142.00	-15.30	20	3,660,120	17
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000027997	142.00	-10.83	20	1,647,670	20
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000029797	140.00	-11.51	21	1,108,129	7
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000029797	140.00	-10.59	21	1,293,125	22
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000028748	148.00	-10.71	21	2,261,542	17
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000031318	148.00	-9.71	21	1,007,086	15
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000032203	162.00	-14.08	21	1,500,129	19
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000032896	160.00	-12.62	21	1,464,149	19
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000033241	150.00	-11.60	21	3,364,305	15
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000033241	145.00	-11.50	21	1,880,188	14
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000033991	150.00	-11.70	21	796,808	16
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000033991	150.00	-14.28	21	6,223,624	16
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000033991	143.00	-11.81	20	5,787,507	18
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000034783	150.00	-8.96	20	1,956,975	18
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000033342	143.00	-12.88	20	1,442,146	21
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000033699	147.00	-11.36	20	3,104,106	16
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000037811	147.00	-13.95	21	9,051,907	17
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000037811	145.00	-10.83	21	4,488,631	20
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000037811	145.00	-17.53	21	4,320,553	17
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000041708	145.00	-10.89	21	1,825,134	18
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000041708	145.00	-7.55	23	2,027,250	20
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000041730	145.00	-14.55	21	3,553,574	20
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000042576	145.00	-10.30	21	1,956,977	16
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000042576	143.00	-13.00	21	45,467	19
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000044217	147.00	-23.79	21	3,323,546	21
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000044217	151.00	-13.46	21	2,182,214	20
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000043217	146.00	-11.03	21	13,304,123	19
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000043217	145.00	-14.47	21	4,366,124	17
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000043949	150.00	-16.58	21	3,369,391	19
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000043949	145.00	-11.40	21	1,504,856	18
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000047793	144.00	-7.86	21	1,237,125	15
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000047793	147.00	-10.73	21	3,066,309	21
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000049941	150.00	-16.09	21	2,339,379	19
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000049941	142.00	-13.53	21	730,751	17
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000049941	142.00	-12.57	21	1,496,215	17
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000051479	147.00	-9.66	21	3,375,320	16
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000051479	145.00	-16.33	21	4,561,202	20
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000052927	145.00	-15.92	21	1,349,548	20
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000052927	145.00	-11.71	21	1,629,149	19
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000053927	142.00	-11.21	21	2,137,157	19
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000053927	150.00	-11.94	21	1,068,110	22
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000055110	151.00	-10.70	20	1,941,941	21
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000055110	142.00	-9.91	32	1,949,172	15
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000050929	143.00	-10.00	31	2,291,235	21
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000050929	145.00	-6.65	21	2,256,282	8
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000050929	145.00	-14.87	21	3,369,246	16
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000052028	150.00	-11.58	21	3,685,382	17
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000052028	146.00	-12.23	21	1,573,154	19
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000052028	145.00	-12.23	21	4,577,458	19
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST000005334	150.00	-10.21	21	1,654,174	16
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST000005334	142.00	-11.11	21	1,821,021	16
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000071802	146.00	-9.67	21	584,606	17
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000071802	146.00	-16.27	21	305,328	20
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000077422	142.00	-10.45	31	1,715,178	20
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000077422	145.00	-14.87	21	1,324,117	15
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000093715	145.00	-7.25	21	4,674,497	19
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000093715	143.00	-11.55	21	4,769,430	18
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000095292	147.00	-11.51	31	4,381,402	19
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000095292	145.00	-10.68	21	2,767,297	19
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000098941	150.00	-15.56	21	719,736	19
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000098941	146.00	-10.83	21	2,078,131	22
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000098941	148.00	-16.87	21	25,428	15
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000098941	146.00	-10.83	21	2,590,296	16
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000098941	143.00	-6.65	21	2,361,266	8
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000098941	145.00	-13.71	21	1,252,172	16
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000098941	146.00	-12.23	21	1,573,154	19
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000098941	146.00	-12.23	21	4,577,458	19
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000098941	145.00	-12.23	21	1,654,174	16
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000098941	145.00	-10.21	21	1,654,174	16
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000098941	142.00	-9.67	21	584,606	17
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000077422	142.00	-10.45	31	1,715,178	20
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000093715	145.00	-7.25	21	4,674,497	19
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000093715	143.00	-11.55	21	4,769,430	18
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000095292	147.00	-11.51	31	4,381,402	19
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000095292	145.00	-10.68	21	2,767,297	19
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000098941	150.00	-15.56	21	719,736	19
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000098941	146.00	-10.83	21	2,078,131	22
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000098941	148.00	-16.87	21	25,428	15
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000098941	146.00	-10.83	21	2,590,296	16
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000098941	143.00	-6.65	21	2,361,266	8
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000098941	145.00	-13.71	21	1,252,172	16
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000098941	146.00	-12.23	21	1,573,154	19
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000098941	146.00	-12.23	21	4,577,458	19
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000098941	145.00	-12.23	21	1,654,174	16
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000098941	145.00	-10.21	21	1,654,174	16
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000098941	142.00	-9.67	21	584,606	17
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000077422	142.00	-10.45	31	1,715,178	20
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000093715	145.00	-7.25	21	4,674,497	19
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000093715	143.00	-11.55	21	4,769,430	18
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000095292	147.00	-11.51	31	4,381,402	19
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000095292	145.00	-10.68	21	2,767,297	19
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000098941	150.00	-15.56	21	719,736	19
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000098941	146.00	-10.83	21	2,078,131	22
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000098941	148.00	-16.87	21	25,428	15
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000098941	146.00	-10.83	21	2,590,296	16
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000098941	143.00	-6.65	21	2,361,266	8
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000098941	145.00	-13.71	21	1,252,172	16
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000098941	146.00	-12.23	21	1,573,154	19
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000098941	146.00	-12.23	21	4,577,458	19
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000098941	145.00	-12.23	21	1,654,174	16
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000098941	145.00	-10.21	21	1,654,174	16
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000098941	142.00	-9.67	21	584,606	17
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000077422	142.00	-10.45	31	1,715,178	20
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000093715	145.00	-7.25	21	4,674,497	19
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000093715	143.00	-11.55	21	4,769,430	18
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000095292	147.00	-11.51	31	4,381,402	19
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000095292	145.00	-10.68	21	2,767,297	19
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000098941	150.00	-15.56	21	719,736	19
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000098941	146.00	-10.83	21	2,078,131	22
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000098941	148.00	-16.87	21	25,428	15
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000098941	146.00	-10.83	21	2,590,296	16
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000098941	143.00	-6.65	21	2,361,266	8
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000098941	145.00	-13.71	21	1,252,172	16
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000098941	146.00	-12.23	21	1,573,154	19
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000098941	146.00	-12.23	21	4,577,458	19
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000098941	145.00	-12.23	21	1,654,174	16
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000098941	145.00	-10.21	21	1,654,174	16
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000098941	142.00	-9.67	21	584,606	17
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000077422	142.00	-10.45	31	1,715,178	20
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000093715	145.00	-7.25	21	4,674,497	19
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000093715	143.00	-11.55	21	4,769,430	18
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000095292	147.00	-11.51	31	4,381,402	19
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000095292	145.00	-10.68	21	2,767,297	19
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000098941	150.00	-15.56	21	719,736	19
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000098941	146.00	-10.83	21	2,078,131	22
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000098941	148.00	-16.87	21	25,428	15
mmu-miR-465b-5p	ENSMUST0000098941	146.00	-10.83	21	2,590,296	16